

Diplòma de Competéncia en Lenga

Occitan

Session del dimècres 22 de mai de 2013



Mesa en situacion e Dorsièr documentari

Mesa en situacion		Pagina 2
Document 1	Nòta de servici	Pagina 3
Document 2	Japon : lo vin e l'òli <i>Wikipèdia</i>	Pagina 4
Document 3	De bèl òli ! <i>d'aprèp Roland Pécout, Agach occitan in « Connaissance du Pays d'Oc », n° 60, 1983</i>	Pagina 5
Document 4	Planvenguts suus costalats de Juranson! <i>d'aprèp site internet « Clos Lapeyre »</i>	Pagina 6
Document 5	L'Occitan(a) al Japon <i>Jornalet – Divendres, 5 d'abril- Bernat Delpèch</i>	Paginas 7-8

MESA EN SITUACION

Sètz L. Arnal.


Sètz emplegat de l'associacion Labèl Òc que s'encarga de la promocion de la lenga occitana dins lo comèrci.

L'entrepresa d'impòrt/expòrt Asia Import a cargat la vòstra associacion de definir e de causir un produit emblematic de las produccions de l'espaci occitan. Aquel produit serà prepausat a la venda sul mercat japonés.

La vòstra associacion Labèl Òc a ja retengut dos produits que semblan representatius: l'òli d'oliva de Provença e lo vin de Juranson. Ara devètz causir un dels dos produits.

Contactaretz E. Pastre, agent comercial d'una autra empresa occitana que fa ja d'exportacion al Japon. Li presentaretz vòstra mission e vos podrà conselhar.

Puèi presentaretz per escrit la vòstra causida definitiva al president de l'associacion Labèl Òc, lo Sénher Pau Boièr.



 Document 1 :

Labèl Òc, Direccion	Destinatari : L. Arnal Servici comunicacion. <input checked="" type="checkbox"/> Per accion <input type="checkbox"/> Per informacion <input type="checkbox"/> Per arquivament
Objècte : Causida finala per comanda ASIA IMPORT	Data : 22/05/13

NÒTA DE SERVICI N° 76

Dins l'encastre d'una comanda passada per l'entrepresa ASIA IMPORT, devètz efectuar una causida de produit.

Dins una amira comerciala novèla, aquela entrepresa se vòl espandir al Japon e metre a l'onor un produit emblematic de l'espaci occitan, simbòl de qualitat.

Aprèp una primièra seleccion rigorosa entre mantunes produits, la nòstra decision foguèt de ne reténer dos que son pro representatius de la cultura occitana : l'oli d'oliva de Moriès e lo vin de Juranson.


Ara devètz respondre a la comanda, es a dire realizar la seleccion finala entre los dos produits retenguts.

Causiretz lo produit mai capable de trobar sa plaça sul mercat japonés e de representar al melhor un aspècte important de la cultura occitana.

Lo produit deu èsser portaire d'un imatge de marca sinonim de qualitat e d'autenticitat, ligat en particular a l'emplec de la lenga occitana.

Comptant sus vòstre trabalh rigorós e objectiu,

Labèl Òc,
La direccion.

Document 2 :[Article](#) [Discussion](#)[Legir](#) [Modificar](#) [Veire l'istoric](#)[Recercar](#)[Crear un compte novèl](#) [Identificacion](#)

WIKIPÈDIA
L'enciclopèdia liura

[Acuèlh](#)[La tavèrna](#)[Portals temàtics](#)[Indèx alfabetic](#)[Una pagina a l'azard](#)[Per nos contactar](#)[Far un don](#)**▼ Contribuir**[Ajuda](#)[Comunautat](#)[Darrières
cambiaments](#)[Acuèlh dels novèls
venguts](#)[Far un don](#)**► Bòstia d'aisinas****JAPON e lo vin**

Amb 127,4 milions d'estatjants, lo país es un mercat de talha granda que presenta un potencial enòrme. Japon es a l'encòp un país consomator e productor de vin. La consomacion quita pas de créisser despuèi la liberalizacion de l'importacion dels alcòls dins las annadas 1970. E se, amb la recession, aviá un pauc demesit (- 3,05% entre 2003 e 2007), èra per melhor tornar partit. La consomacion de vin èra de 239 milions de litres en 2010, en augmentacion de 1,7% respècte a 2007. La consomacion per estatjant demòra bassa pasmens, 1,88 litre per estatjant e per an, e la consomacion japonesa representa solament 1,03% de la consomacion mondiala de vin.

Lo vin es vengut un produit fòrça popular a cò dels japoneses, mai que mai lo vin francés. Japon es lo dotzen país importator de vin en volum e lo seten en valor. França es son primièr fornisseire tant en volum coma en valor.

JAPON e l'òli d'oliva

Las importacions japonesas d'òli d'oliva an augmentat de 41 del cent dins la darreria decenia. Amb mai de 41 000 tonas en 2010, Japon ven lo catorzen país importator d'òli d'oliva.

Lo marge es encara grand, ja que l'òli d'oliva representa solament 2 del cent de l'òli vegetal emplegat.

Los consumators japoneses utilizan ara l'òli d'oliva a l'ostal un o dos còps per setmana subretot per las pastas e l'ensalada, mas lor agradan mai encara los òlis de grana que son mens cars.

En 2012, lo conselh internacional oleicòla a finançat una campanha al Japon per promoure la consomacion d'òli d'oliva e d'olivas de taula en metent l'accent suls beneficis per la santat, per çò que tòca a las malautiás cardiolò- vascularas, lo vielhiment e lo diabèta.

L'oliva farà pas jamai partida de l'alimentacion quotidiana japonesa, mas prendrà sa plaça dins una consomacion regulara.

Desvolopar lo mercat de l'oliva al Japon es un projecte a long terme.



L'òli d'oliva se comercializa sovent dins de flascons pitchots.

Document 3 :

De bèl òli !

Dins lei païs miegterrans, la sòrga de l'alimentacion, dempuèi la nuèch dei temps, veniá de tres produccions agricòlas : lo vin, lo blat, e l'òli. Òli d'oliva, de segur.

Çò que definís un biais de cosinar, aquò's la pitança de basa, lo grais, e lo beure d'acompanhament. Ansin, dins lo Nòrd d'Euròpa (e de França), blat, burre, e bièrra. En Asia, ris, sauça fermentada, e tè, etc... En ribas miegterrana, e au nòstre, lo modèl « blat-òli-vin » a coneugut un grand espandiment, e ganhat una part dau continent. Leis arqueològs son pas segurs de l'origina de la vinha en pais d'òc, per l'olivier, au còntre, sembla segur que lei Grecs, e benlèu leis Etruscs, lo venguèron aclimatar dins lo relarg dei planas costieras. La colonia de Massalia ne plantèt dins son reire-païs. E d'aquí, l'olivier quitèt pas d'estre una dei produccions de la policultura miegterrana.

Leis olivas se culhisson siá verdas, a la fin de l'automne, siá negras, l'ivèrn. Lei divèrsei varietats (verdalas, ametlas, nissardas, lucas, etc.) se preparan segon de metòdes ancestraus, ò industriaus. La màger part deis olivas servís pasmens per far l'òli.

Au molin d'òli ò a la cooperativa, fau portar entre 5 e 6 quilòs d'olivas per aver un litre d'òli. E per acampar 5 a 6 quilòs d'olivas, fau ja de temps. La fabricacion de l'òli se fa ambé de maquinas modèrnas, e amb un procediment tradicionau, e simple : lo suc deis olivas escrachadas, un còp filtrat, dona « l'òli d'oliva verge de promiera quichada a freg », lo melhor.

Se sap que la qualitat gastronomica de l'òli d'oliva es sens pariera. Mai tanben sei qualitats per la santat son grandas. Aquò's de totei leis òlis aqueu que supòrta lo mièlhs lei temperaturas autas quand fasètz un plat fregit ò mitonat. E tanben aquò's una matèria grassa que se depausa pas sus leis artèrias. L'òli d'oliva es emplegat mai que mai freg, e crus, per la vinagreta, dins leis ensaladas. Pasmens, l'òli d'oliva cuèch es d'un grand gost.

Leis oliviers son nombrós e emblematics dins lo paisatge. E leis aubres son espectaclós, puèi qu'un olivier pòt viure de sègles e quitament de milenaris. En cò nòstre, en Provença e en Lengadòc, en Occitània miegterrana, l'olivier demòra familiar. Francés Miterrand aviá pres coma emblème un aubre mieg partit, mitat rore « per representar la França dau Nòrd » e mitat olivier « per representar la França dau Sud ».

d'aprèp Roland Pécout, Agach occitan in « Connaissance du Pays d'Oc », n° 60, 1983

Document 4 :

- Acuelh
- Lo domèni
- Los vins
- Turisme e vinhèr
- Infòs
- Fotòs
- Ont trobar los nostres vins?

Adishatz e planvenguts!

Au bèth miei deu país de Juranson, lo domeni existeish despuèi 1920. Après estudis d'enologia, damb l'ajuda deu son pair Marcel, en 1985, Joan-Bernat Larrieu amainatja un chai petit e hè vader lo «Clos Lapeyre». Aquí, lo vinhèr ocupa lo haut deu planèr damb expausicions variadas que van de la solana cap tau Pic deu Miègjorn d'Ossau, au Sud-Èst o Sud-Oèst.

Au «Clos de Lapeyre», pr'amor que volem har vins blos, tribalham en Agricultura Biologica damb un sistèma de cultura qui respècta la planta, la soa fisiologia e lo son environament. Es aquera cultura específica qui permet aus nostres vitatges de har vèler la mineralitat deu terraire (sistre), la frescor deus Pirenèus, benlèu tanben la doçor de la mar grana (pas tan luenh) e, solide, la passion deu nostre tribalh.

Entà nosauts, en Bearn, lo vin qu'es tanben un element deus bèths de la cultura nosta que volem viver e perpetuar. Descobrishètz lo tradicionau «Ça-i béver un còp!»: qu'es lo plaser de recéber, de devisar, de convidar tà béver un veire, de balhar un drin deu son temps.

<p>LAS CUBADAS EXCEPCIONAUS</p> <p>Lo vent Balaguèr, qu'es lo vent de capsús, lo vent que veng d'Espanha, darrèr los Pirenèus. Lo Vent Balaguèr es lo resultat d'un «còp de man de la natura» pr'amor que los arrasims Petit Manseng cuelhuts en susmaturitat, son botats a secar sus cledas (dehòra a la calor e a l'eishuc deu chai quan plau) entà concentrar lo sucre. L'arrasim cambia progressivament de color en passar deu jaune daurat au ros, puèi marron. Lo son gost madura, los arums d'abricòt, de pèth d'orange confit. Boca rica e confida, densa, damb gréish, ua aciditat supèrba, citronada, e ua finala hèra estirada».</p>	<p>Lo VENT BALAGUÈR</p> <p>L'étiqueta d'aquera tinada es la representacion d'ua pintura de Chahab (artista iranian famós que demòra en Bearn) realizada suu tèma de la calor e deu vent.</p>
--	---

«Nas ric, mès damb frescor, pan d'espècias, pasta de fruta, mièu, espècia, abricòt fresc mès hèra madur, pèth-d'orange confit. Boca rica e confida, densa, damb gréish, ua aciditat supèrba, citronada, e ua finala hèra estirada».

19/20

Document 5 :

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing 'opinion.jornalet.com'. The page itself is the homepage of Jornalet, a newspaper from Occitania. The header features the newspaper's name 'JORNALET' in large letters, with a small Occitan flag icon above it. Below the name is the subtitle 'GAZETA OCCITANA D'INFORMACIONS'. To the right of the header, the date 'DIVENDRES, 5 D'ABRIL' is displayed, along with social media icons for Twitter, Facebook, and RSS. A navigation menu at the top includes links for 'Primiera pagina', 'Actualitats', 'País', 'Opinion', 'Escòla', 'Manda-nos una nòva', and 'Contacte'. A search bar is located on the far right of the menu.

DARRIÈRS ARTICLES

L'Occitan(a) al Japon

Dins la societat mondializada actuala, qu'òm o volgue o non, cadun existís a travèrs la siá capacitat a se promòure, a se vendre e fin finala a s'exportar per tota la planeta. La lenga e la cultura occitanas, coma tota autre mena de « produits », escapan pas a aquesta règla d'aur. E doncas se pòdon pas contentar d'èsser presentas sul solet territori que va dels Alps als Pirenèus. Per contunar d'existir seguent lo modèl economic global, lor cal trobar de « mercats novèls » d'espleitar e subretot, un còp lo mercat penetrat e espleitat, al mens simbolicament, o cal faire saber. Comunicar sa capacitat a dintrar dins un mercat novèl, permet de mostrar sa fòrça, sa vigor, sa valençà ; fòrça e vigor, quitament simbolicas, que permetràn en seguida de penetrar d'autres mercats. Un còp de mai, n'es aital de las merças coma de las lengas. Tanben quand un organisme occitan presenta la lenga d'òc, dins un fascicul, un site internet o tota autre mena de supòrt de vulgarizacion, immancablament arriba un moment ont se mòstra la capacitat de penetracion dels « mercats novèls », e aquò pren generalament aquela fòrma : « *l'occitan s'ensenha dins lo monde, dins las universitats en Austria, al Canadà... e al Japon* ». Aqueste darríer país estent lo mai aluenhat geograficament - e se supausa culturalament tanben-, es d'un biais inevitable, plaçat en darríera posicion dins la tièra, coma argument massuga que mostrariá la fòrça de penetracion de la lenga d'òc

Un còp aquò dich, seriá bon, pasmens, de questionar la realitat d'aqueles ligams reivindicats entre Japon e Occitania. Questionar los estereotipes, e sortir d'aquesta soleta dinamica del *buzz* per veire çò qué ne vira vertadièrament ? *Quid* doncas de la pretenduda preséncia de l'occitan al Japon ?

Plan segur dempuèi qualques annadas una universitària japonesa, Naoko Sano, ensenhaira-cercaira en francés e sociolingüistica a l'universitat de Nagoya, es apareguda dins lo paisatge cultural occitan. Publiquèt un diccionari/lexic occitan-japonés e, çò dison, ensenhariá la lenga occitana al Japon. Òsca per son trabalh ! Pasmens, se vei plan aquí la flaquesa de l'argumentacion sus-citada. Sens denegar res a la qualitat del trabalh d'aquela universitària, dels 130 milions d'estatjants de Japon, quantes seguiguèron los corses d'occitan de Naoko Sano e quantes mai se crompèron son lexic occitan-japonés ? Sens aver a posita cap d'informacions fisablas sus aquel sicut se pòt pensar pasmens qu'aquò demòra extrèmament minoritari. Ne seriá doncas acabat del mite d'una preséncia de l'occitan al Japon ?

Pas exactament. Una passejada rapida sul malhum nos infòrma que los japoñeses tenon probablament pas per estrangièr lo nom de la lenga d'òc, ja qu'es present per las carrières de las vilas niponas a gaireben 60 endreches diferents. Plan segur aquesta popularitat se deu a la famosa marca de cosmetica *L'Occitane en Provence* presenta al Japon despuèi 1996. La marca a sabut conquistar lo mercat japonés amb una eficacitat impressionanta : en 6 ans lo nombre de clients de *L'Occitane* al Japon es passat de 170 000 a 1 215 000, lo nombre de punts de venda es estat multiplicat per 5 e la marca a despassat sul mercat japonés de marcas francesas prestigiosas coma *Chanel* o *Dior*.

VIRATZ LA PAGINA

Document 5 (fin):

Mas quin rapòrt entre los produits cosmetics e la cultura occitana ? La resposta poiriá èsser aquesta : « una carta de visita comuna ». Demest las multiplas rasons de la capitada de l'implantacion de *L'Occitane*, trobam l'eficacitat de son marketing : axat sus la qualitat dels seus produits, lor aspècte natural -que los japoneses i serián plan sensibles- e tanben sus l'autenticitat de produits identificats amb un territòri precís : lo territòri occitan. « *Al Japon, çò ditz Reinold Geiger, lo patron de la firma, lor parli del solelh, de la natura, dels vilatges, de las colors qu'associam a de nolors* ». Qualitat, autenticitat, identitat, vaquí bona part de la recèpta del succès japonés d'una marca nascuda del costat de Manòsca en 1976. E lo succès de *L'Occitane* s'arrèsta pas als produits cosmetics: l'an passat la marca obriuguèt lo primièr *L'Occitane Café*, per prepausar als seus clients de descobrir tanben la cosina occitana, a costat de la botiga de l'ensenha a Shibuya. La marca jòga fòrça a associar sos produits a l'identitat occitana e provençala que constituís una maivalença per Reinold Geiger : « *Los japoneses presan lo costat latin de nostra ensenha qu'es associat a tot un imaginari positiu.* »

En agachant l'experiéncia de *L'Occitane*, òm se maina que la difusion d'una cultura passa tanben per la difusion comerciala de merças de qualitat representativas d'aquesta cultura. Los japoneses aiman las qualitats e l'identitat dels produits de *L'Occitane* ? Alara benlèu presaràn tanben mai largament d'autres produits de qualitat venguts d' Occitania, e benlèu, fin finala, acabaràn d' aquel biais per s'interessar a de bon a la lenga e a la cultura del país de produccion. Aital, a aquel moment, se poirà parlar, sens tombar dins la mitificacion o l'exageracion, d'una preséncia occitana al Japon e faire l'elògi d'una cultura aguent pogut penetrar un novèl mercat.

Bernat Delpèch